

1. Sesotho Puo ya Lapeng Kereiti ya 3

Moralo wa Semmuso wa ho ruta Kharikhulamo ya Naha e Fetotsweng

TATAISO YA HO SEBEDISA KHARIKHULAMO E FETOTSWENG BAKENG SA PUO MOKGAHLELONG O TLASE:

Ka kopo ela hloko tse latelang:

1. Kharikhulamo e fetotswe ho tshetleha feela dintlha le bokgoni.
2. Bokgoni bo qhalakantswe ho latela nako eo ho fanweng ka yona. Bokgoni le tsebo di phetwa dibekeng tsohle e le hore ho se be moithuti ya sa fumantshweng monyetla ha a sa ye sekolong letsatsi le leng le le leng.
3. Dikahare di phatlallatswa ka lehare ho kgaohanya dibeke
4. Ho tlameha hore ho be le kopano e matla dipakeng tsa dithuto tsohle.
5. Dihlooho tsohle tsa Puo di kopantswe, le mesebetsi ya letsatsi le letsatsi ha e ya tobana le nako empa di sebediswa letsatsi lohle.
6. Ho bala ho hloka tse latelang: **Nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola (CAPS)**. Dikgopotso tse di kenyelletswe ka ha ho bonahala hona le kutlwisiso e batlang e fapane hanyane ya se bolelwang ke nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola ho CAPS.
 - **Nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola** ke nako e kopantsweng hantle (nako e ka etsang hora) moo ho bala ka kopanelo le ho ngola ka kopanelo ho etsahalang metsotsong e 15 ya pele. Kamora moo, empa hape e hokahane le bokgoni bo ithutilweng mohatong wa ho bala ka kopanelo/ ho ngola ka kopanelo, boemo ba mantswa le polelo bo entswe (mohl. medumo). Sena se nka metsotso e ka bang leshome. Kamora moo, Ho bala ka tataiso ya sehlopha ho etswe, ka baithuti ba hlophisitsweng ka sehlopha sa bokgoni ba ho bala. Ka nako ya tsepamiso ya Ho bala le Ho ngola, motheo o bewa bakeng sa ho tsamaisa bokgoni bo hlokalang bakeng sa ho bala ka bobedi, ho bala ka boikemelo le ho ngola ka boikemelo e hlahellang ho nako ya ho bala le ho ngola Nakong ya tsepamiso.
 - Bokgoni ba mantlha le tsebo e etswang dibakeng tse fapaneng di tshhetsa sena mme ha di eme di le ding
7. **Ho bohlokwa ho bala karolo ya 2 ka ha saena se na le tlhaisoleseding ka mokgwa wa ho ruta**
8. **Moralo wa ho ruta wa selemo le selemo o tlameha ho kena dipakeng boemong ba sekolo ho amohela melawana ya sekolo mohl. Lenaneo la Medumo le ntse le sebediswa le tla etsa qeto ya hore na e tla ruta Medumo efe le hore na e tla rutwa dibekeng di fe**
9. Nako le nako ha mesebetsi wa sehlopha e etswa, ho tlameha hore ho latelwe ho arohangwa ha batho.
10. Matitjhere a dule a buisana le matitjhere a dikereiti tse fetileng (haeba ho kgonahala) e le hore ho se be le dikgeo tse etsahalang phetohong pakeng tsa dikereiti.

Tekanyetso e thehilweng sekolong:

- Tekanyetso e etsahala ho ya ho ile Mokgahlelong wa Motheo.
- Tekanyetso e ka etsahala feela ka dikahare tse rutilweng.
- Karolo ya 4 e kgutsufaditsweng e lokela ho sebediswa bakeng sa tekanyetso tsohle.

Moralo wa ho ruta wa selemo le selemo wa 2021– Kotara ya 3: THUTO: Sesotho Puo ya Lapeng Kereiti ya 3

Kotara ya 1 matsatsi a 48	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Sehlooho sa CAPS	HO MAMELA LE HO BUA									
	Bonyane: metsotso e 45 ka beke (3 x metsotso e 15) Moedi wa nako: hora e le 1 ka beke (4 x metsotso e 15)									
Dikgopolokutlwisiso tsa mantlha, Bokgoni le bohlokwa	<ul style="list-style-type: none"> Bua ka boiphihlelo ba hao jwaloka ho bolela ditaba tse hlahosang maikutlo le mohopolo Ka tshehetso, noha se tlang ho etsahala paleng, mohl, "sheba sehlooho le leqephe le kahodimo la buka. O nahana hore hot la etsahala eng? 	<ul style="list-style-type: none"> Etsa nehelano: pheta ditaba kapa ho bua ka boiphihlelo ba hae ka ho hlahlamanya ditaba ka nepo Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha o bua Fana ka tharollo ya bothata bo itseng haholo dipalo tsa mantswe a Mmetse Botsa dipotso bakeng sa sepheo se itseng jwaloka ho fumana lesedi ka mosebetsi wa motho ya itseng Mamela pale ho fumana sesosa le sepheo sa yona 	<ul style="list-style-type: none"> Etsa nehelano: pheta ditaba kapa ho bua ka boiphihlelo ba hae ka ho hlahlamanya ditaba ka nepo Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha o bua Fana ka tharollo ya bothata bo itseng haholo Beha diketsahalo ka tatellano e nepahetseng Ho ba le seabo dipuisanong, a fan aka tlaleho e nang le thuso ho ba bang 	<ul style="list-style-type: none"> Etsa nehelano: pheta ditaba kapa ho bua ka boiphihlelo ba hae ka ho hlahlamanya ditaba ka nepo Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha o bua Fana ka tharollo ya bothata bo itseng haholo Beha diketsahalo ka tatellano e nepahetseng Ho ba le seabo dipuisanong, a fana ka tlaleho e nang le thuso ho ba bang Pheta pale e nang le qalo, bohare le qetelo. 	<ul style="list-style-type: none"> Etsa nehelano: pheta ditaba kapa ho bua ka boiphihlelo ba hae ka ho hlahlamanya ditaba ka nepo Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha o bua Fana ka tharollo ya bothata bo itseng haholo Mamela bakeng sa ho fumana dintlha dipaleng le ho araba dipotso tse batlang maikutlo a motho ka mong, mohl., "O tlo etsa eng ha o hola?" Pheta pale e nang le qalo, bohare le qetelo. 	<p>POELETSO</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa nehelano: pheta ditaba kapa ho bua ka boiphihlelo ba hae ka ho hlahlamanya ditaba ka nepo Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha o bua Fana ka tharollo ya bothata bo itseng haholo Pheta pale e nang le qalo, bohare le qetelo. 				
Sehlooho sa CAPS	MEDUMO									
	Bonyane: hora e le 1 ka beke (4 x metsotso e 15); Moedi wa nako: hora e le 1 le metsotso e 15 ka beke (5 x metsotso e 15)									
	Tswela pele ho sebedisa medumo ho tsebisa lenaneo la mopeleto la kotare eo.									
Dikgopolokutlwisiso tsa mantlha, Bokgoni le bohlokwa	<ul style="list-style-type: none"> E lellwa hore medumo e meng e ka emelwa ke palo ya dikgetho tse fapaneng tsa mopeleto Elellwa medumo e tswakilweng ya didumammoh o e hlahellang qalong le qetellong ya mantswe ka 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa le ho sebedisa dipaterone tsa mopeleto (mohl: hlaka, kgaka, baka, ema, oma, ama, noka, loka, roka) Elellwa le ho sebedisa ditlhaku tse nne tsa didumammoho tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng (mohl: mpshe, ho Mpshe ke nonyana e lebelo haholo, njthapa, ho Mme o ntjhapa ka phafa Bopa mantswe ka ho sebedisa tsebo ya medumo eo a ithutileng yona selemong sena Peleta mantswe ka nepo a sebedisa tsebo ya medumo ditekanyetsong tseo e seng tsa 	<ul style="list-style-type: none"> Elellwa le ho sebedisa ditlhaku tse nne tsa didumammoho tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng (mohl: mpshe, ho Mpshe ke nonyana e lebelo haholo, njthapa, ho Mme o ntjhapa ka phafa Bopa mantswe ka ho sebedisa tsebo ya medumo eo a ithutileng yona selemong sena Peleta mantswe ka nepo a sebedisa tsebo ya medumo ditekanyetsong tseo e seng tsa semmuso, pitsetsong, le mesebetsing yohle e ngolwang 	<ul style="list-style-type: none"> Bopa mantswe a leshome ka beke ho tswa medumong le mantsweng a hlahang kgafetsa Bopa mantswe ka ho sebedisa tsebo ya medumo eo a ithutileng yona selemong sena Peleta mantswe ka nepo a sebedisa tsebo ya medumo ditekanyetsong tseo e seng tsa semmuso, pitsetsong, le mesebetsing yohle e ngolwang 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mantswe a qapodiswang le ho peletwa ka ho tshwana empa moelelo o fapane(mohl., nama- Ke nama maoto, Ke nama ya kgomo). Bopa mantswe ka ho sebedisa tsebo ya medumo eo a ithutileng yona selemong sena Peleta mantswe ka nepo a sebedisa tsebo ya medumo ditekanyetsong tseo e seng tsa semmuso, pitsetsong, le mesebetsing yohle e ngolwang 	<p>POELETSO</p> <ul style="list-style-type: none"> Elellwa le ho sebedisa ditlhaku tse nne tsa didumammoho tse ikemetseng ha di hlahella mantsweng (mohl: mpshe, ho Mpshe ke nonyana e lebelo haholo, njthapa, ho Mme o ntjhapa ka phafa Bopa mantswe a leshome ka beke ho tswa medumong le mantsweng a hlahang kgafetsa 				

	<p>kakaretso(mohl: ngakeng, nyatsang, hlomphehang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bopa mantswe ka ho sebedisa tsebo ya medumo eo a ithutileng yona selemong sena 	<p>semmuso, pitsetsong, le mesebetsing yohle e ngolwang</p>				<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mantswe a qapodiswang le ho peletwa ka ho tshwana empa moelelo o fapane (mohl., nama- Ke nama maoto, Ke nama ya kgomo).
Sehlooho sa CAPS		<p>HO BALA</p> <p>Ho bohlokwa ho bala ntlha ya 6 tataisong e leqephehang la pele.</p> <p>Ho bala ka kopanelo: Bonyane: hora e le 1 ka beke (3 x metsotso e 20); Moedi wa nako: hora e le 1 met 15 ka beke (5x metsotso e 15)</p> <p>Ho bala ka tataiso ya sehlopha: dihora tse 2 metsotso e 30 ka beke (2 x metsotso e 15 ka letsatsi (dihlopha tse 2 ka letsatsi)</p> <p>Ho bala ka bonngwe/ bobedi: 3x ka beke</p>				
Dikgopolok utlwisiso	Ho bala	<ul style="list-style-type: none"> Ho bala ka kopanelo: dithuto tsa baithuti kaofela ha 2-3 ka beke metsotso e 15 ho sebediswa bonyane tema e 1 ka beke Ho bala ka kopanelo: Hlahisa dingolwa tse fapaneng, mohla; dipapadi ts kalaneng, mefuta e fapaneng ya dithothokiso. 				
tša mantlha, Bokgoni le bohlokwa	Ka kopanelo	<ul style="list-style-type: none"> Bala ditema tse hodisitsweng jwaloka dithothokiso, dibuka tse kgolo tsa dipale, papadi tsa dikalaneng, diphousetara le ditema tsa khomputara e le baithuti bohle hammoho le titjhere(ho bala ka kopanelo) Hlahisa maikutlo hore pale e a ratwa a bile a kgona le ho nnetefatsa karabo ya hae. Mohlala. 'Ke ratile pale hobane e nkgopotsa... 	<ul style="list-style-type: none"> Bala ditema tse hodisitsweng jwaloka dithothokiso, dibuka tse kgolo tsa dipale, papadi tsa dikalaneng, diphousetara le ditema tsa khomputara e le baithuti bohle hammoho le titjhere(ho bala ka kopanelo) Bala buka e le baithuti kaofela le titjhere (ho bala ka kopanelo) ba buisane ka mohopolo wa sehlooho , baphetwa le poloto Araba dipotso tsa boemo ba monahano o phahameng tse thehilweng hodima tema e badilweng, mohl., "Na nkgono wa hae o ne a tshwanetse ho mmolella hore....?" Sebedisa bukantswe/dikshenare ho fumana tlotlontswe e ntjha le moelelo wa mantswe 	<ul style="list-style-type: none"> Bala ditema tse hodisitsweng jwaloka dithothokiso, dibuka tse kgolo tsa dipale, papadi tsa dikalaneng, diphousetara le ditema tsa khomputara e le baithuti bohle hammoho le titjhere(ho bala ka kopanelo) Hlalosa tlhahisoleseding ho tswa ditemeng tsa kerafo jwaloka dipapatso, ditshwantsho, dikerafo,ditjhate Bala buka e le baithuti kaofela le titjhere (ho bala ka kopanelo) ba buisane ka mohopolo wa sehlooho , baphetwa le poloto Hlahisa maikutlo hore pale e a ratwa a bile a kgona le ho netefatsa karabo ya hae. Mohlala. 'Ke ratile pale hobane e nkgopotsa...?' Araba dipotso tsa boemo ba monahano o phahameng tse thehilweng hodima tema e badilweng, mohl., "Na nkgono wa hae o ne a tshwanetse ho mmolella hore....?" Sebedisa bukantswe/dikshenare ho fumana tlotlontswe e ntjha le moelelo wa mantswe 	<ul style="list-style-type: none"> Bala ditema tse hodisitsweng jwaloka dithothokiso, dibuka tse kgolo tsa dipale, papadi tsa dikalaneng, diphousetara le ditema tsa khomputara e le baithuti bohle hammoho le titjhere(ho bala ka kopanelo) Bala mefuta e fapaneng ya dithothokiso ka sehlooho ba be ba buisane ka tsona (popeho le moelelo,kgetho ya mantswe) Hlahisa maikutlo hore pale e a ratwa a bile a kgona le ho netefatsa karabo ya hae. Mohlala. 'Ke ratile pale hobane e nkgopotsa...?' Araba dipotso tsa boemo ba monahano o phahameng tse thehilweng hodima tema e badilweng, mohl., "Na nkgono wa hae o ne a tshwanetse ho mmolella hore....?" Hlahisa maikutlo hore pale e a ratwa a bile a kgona le ho netefatsa karabo ya hae. Mohlala. 'Ke ratile pale hobane e nkgopotsa...?' Sebedisa bukantswe/dikshenare ho fumana tlotlontswe e ntjha le moelelo wa mantswe 	<p>POELETSO</p> <ul style="list-style-type: none"> Bala mefuta e fapaneng ya dithothokiso ka sehlooho ba be ba buisane ka tsona (popeho le moelelo,kgetho ya mantswe) Hlahisa maikutlo hore pale e a ratwa a bile a kgona le ho netefatsa karabo ya hae. Mohlala. 'Ke ratile pale hobane e nkgopotsa...?'

Ho bala ka tataiso ya sehlopha	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere ke. Hore; sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere ke hore; sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona • Sebedisa ditsela tse fapaneng tsa ho itshwaya diphoso ha a bala; bala hape, a bale ho tswela pele, ho kgefutsa • Bala ka bokgeleke bo ekeditsweng le ka maikutlo, a qapodisa mantswe ka nepo 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere kehore; sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona • Sebedisa medumo, boemo le bokgoni ba ho hlopholla sebopoho ha a bala mantswe a sa tlwaelehang • Itekola ha a bala, ho elellwa mantswe le kutlwisiso 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere ke. Hore; sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona • Sebedisa ditsela tse fapaneng tsa ho itshwaya diphoso ha a bala; bala hape, a bale ho tswela pele, ho kgefutsa • Bala dingolwa tse fapaneng jwaloka ditema tsa kalaneng • Bala ka bokgeleke bo ekeditsweng le ka maikutlo, a qapodisa mantswe ka nepo • Itekola ha a bala, ho elellwa mantswe le kutlwisiso 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere ke. Hore; sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona • Bala ka bokgeleke bo ekeditsweng le ka maikutlo, a qapodisa mantswe ka nepo • Itekola ha a bala, ho elellwa mantswe le kutlwisiso 	<ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere ke. Hore; sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona • Bala ka bokgeleke bo ekeditsweng le ka maikutlo, a qapodisa mantswe ka nepo • Sebedisa medumo, boemo le bokgoni ba ho hlopholla sebopoho ha a bala mantswe a sa tlwaelehang • Itekola ha a bala, ho elellwa mantswe le kutlwisiso 	<p>POELETSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere kehore; sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona • Sebedisa medumo, boemo le bokgoni ba ho hlopholla sebopoho ha a bala mantswe a sa tlwaelehang
Ho bala ka bonngwe/ bobedi	<ul style="list-style-type: none"> • Bala ka boikemelo dibuka tse badilweng ka nako ya ho bala ka kopanelo, dibuka tsa dipale le tsa sekgutlwane g sa ho bala, le ditema tse ding, jwaloka dibuka tsa padiso tse badilweng ha selemo se qala, tse boemong ba ho ka balwa ka boikemelo ke baithuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala ka boikemelo dibuka tse badilweng ka nako ya ho bala ka kopanelo, dibuka tsa dipale le tsa sekgutlwane sa ho bala, le ditema tse ding, jwaloka dibuka tsa padiso tse badilweng ha selemo se qala, tse boemong ba ho ka balwa ka boikemelo ke baithuti • Balla hodimo o balla motswalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala ka boikemelo dibuka tse badilweng ka nako ya ho bala ka kopanelo, dibuka tsa dipale le tsa sekgutlwane sa ho bala, le ditema tse ding, jwaloka dibuka tsa padiso tse badilweng ha selemo se qala, tse boemong ba ho ka balwa ka boikemelo ke baithuti • Bala mongolo wa hae le wa ba bang • Fumana tlhaisoleseding ka bonngwe kapa ka bobedi ditemeng tsa ditaba tsa nnete tse boemong bo nepahetseng. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala ka boikemelo dibuka tse badilweng ka nako ya ho bala ka kopanelo, dibuka tsa dipale le tsa sekgutlwane sa ho bala, le ditema tse ding, jwaloka dibuka tsa padiso tse badilweng ha selemo se qala, tse boemong ba ho ka balwa ka boikemelo ke baithuti • Balla hodimo o balla motswalle • Bala mongolo wa hae le wa ba bang 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala ka boikemelo dibuka tse badilweng ka nako ya ho bala ka kopanelo, dibuka tsa dipale le tsa sekgutlwane sa ho bala, le ditema tse ding, jwaloka dibuka tsa padiso tse badilweng ha selemo se qala, tse boemong ba ho ka balwa ka boikemelo ke baithuti • Bala mongolo wa hae le wa ba bang • Fumana tlhaisoleseding ka bonngwe kapa ka bobedi ditemeng tsa ditaba tsa nnete tse boemong bo nepahetseng 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala ka boikemelo dibuka tse badilweng ka nako ya ho bala ka kopanelo, dibuka tsa dipale le tsa sekgutlwane sa ho bala, le ditema tse ding, jwaloka dibuka tsa padiso tse badilweng ha selemo se qala, tse boemong ba ho ka balwa ka boikemelo ke baithuti • Balla hodimo o balla motswalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Bala ka boikemelo dibuka tse badilweng ka nako ya ho bala ka kopanelo, dibuka tsa dipale le tsa sekgutlwane sa ho bala, le ditema tse ding, jwaloka dibuka tsa padiso tse badilweng ha selemo se qala, tse boemong ba ho ka balwa ka boikemelo ke baithuti • Balla hodimo o balla motswalle
Sehlooho sa CAPS	<p align="center">HO NGOLA: Ho ngola ka kopanelo, ka sehlopha le ka bonngwe Hora e le 1 ka beke (3 x metsotso e 20).</p>						
Dikgopolokutlwisiso tsa mantlha, Bokgoni le bohlokwa	<ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa mesebetsa ya ho ngola ka kopanelo ho etsa mohlala wa tshebediso ya matshwao a puo, Thuta-puo le karolo ya Puo. • Sebedisa mesebetsa ya ho ngola ka kopanelo ho bontshahatsa tshebediso e nepahetseng ya matshwao a puo, thutapuo le mefuta e fapaneng ya dipolelo • Fana ka sebopoho sa ho ngola ho thusa baithuti ho ngola ditema ts bona jwaloka lengolo 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Ho nka karolo puisanong ho kgetha sehlooho seo o tla ngola ka sona 	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola ditema tsa hae ka dibopoho tse fapaneng, diketsahalo tsa dayari, lengolo le yang hoba leloko, ditlhaloso • Kgutsufatsa a be a ngole tlhaisoleseding; a sebedisa mmapa wa monahano, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola ditema tsa hae ka dibopoho tse fapaneng, diketsahalo tsa dayari, lengolo le yang hoba leloko, ditlhaloso • Ngola a tshwaela dipolelo ka sehlooho e le ho phehisa ho 	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola ditema tsa hae ka dibopoho tse fapaneng, diketsahalo tsa dayari, lengolo le yang hob a leloko, ditlhaloso • Kgutsufatsa a be a ngole tlhaisoleseding; a sebedisa mmapa wa monahano, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola ditema tsa hae ka dibopoho tse fapaneng, diketsahalo tsa dayari, lengolo le yang hob a leloko, ditlhaloso • Kgutsufatsa a be a ngole tlhaisoleseding; a sebedisa 	<p>POELETSO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngola ditema tsa hae ka dibopoho tse fapaneng, diketsahalo tsa dayari, lengolo le yang hob a leloko, ditlhaloso 	

	<ul style="list-style-type: none"> Ngola pale ya hae kapa pale e tlwaelehileng kapa sengolwa se seng sa boiqapelo sa bonyane dipolelo tse leshome Sebedisa makgathe a rarahaneng jwaloka lekgathe-lejwale le lekgathe lefetileletsweli. Mohlala, O bala buka. Ba ne ba shebelletse TV maobane bosiu ngola ditema tsa hae 	<p>ditafole/dipapetla, ditsebis, dayakeramo kapa ditjhate</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa matshwao a puo ka nepo; ditlhaku tse kgolo, kgutlo, feelwane, letshwao la potso, letshwao la makalo le diabula-diakwala/maqotsi Sebedisa tsebo ya medumo le melawana ya mopeleto ho ngola mantswe a sa tlwaelehang Bopa pokello ya mantswe le bukantswe/dikshenare ya hae 	<p>ngolweng ha buka ya laeaborari ya ka phaposing.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo ha a ngola jwaloka ditlaleeho, dipotso, ditaelo Sebedisa matshwao a puo ka nepo; ditlhaku tse kgolo, kgutlo, feelwane, letshwao la potso, letshwao la makalo le diabula-diakwala/maqotsi. Hlwaya le ho sebedisa mabitso, maemedi, makgethi, maetsi, mahlalosi le masupi ka nepo Sebedisa tsebo ya medumo le melawana ya mopeleto ho ngola mantswe a sa tlwaelehang Balla baithuti ba bang mongolo wa hae Bopa pokello ya mantswe le bukantswe/dikshenare ya hae 	<p>ditafole/dipapetla, ditsebis, dayakeramo kapa ditjhate</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa mokgwaritso, a ngole, a lokise diphoso a be a phatlalitse pale ya hae bonyane diratswana tse pedi(dipolelo tse fetang leshome kapa ho feta), a fana ka sehlooho Kopanya dipolelo a sebedisa makopanyi a jwaloka 'le', 'empa' Sebedisa tlotlontswe e batsi ho tliisa thahasello ya ho ngola Balla baithuti ba bang mongolo wa hae Bopa pokello ya mantswe le bukantswe/dikshenare ya hae 	<p>mmapa wa monahano, ditafole/dipapetla, ditsebis, dayakeramo kapa ditjhate</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa mokgwaritso, a ngole, a lokise diphoso a be a phatlalitse pale ya hae bonyane diratswana tse pedi(dipolelo tse fetang leshome kapa ho feta), a fana ka sehlooho Kopanya dipolelo a sebedisa makopanyi a jwaloka 'le', 'empa' Hlwaya le ho sebedisa mabitso, maemedi, makgethi, maetsi, mahlalosi le masupi ka nepo Sebedisa tlotlontswe e batsi ho tliisa thahasello ya ho ngola Balla baithuti ba bang mongolo wa hae Bopa pokello ya mantswe le bukantswe/dikshenare ya hae 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa matshwao a puo ka nepo; ditlhaku tse kgolo, kgutlo, feelwane, letshwao la potso, letshwao la makalo le diabula-diakwala/maqotsi Sebedisa tlotlontswe e batsi ho tliisa thahasello ya ho ngola
Sehlooho sa CAPS	<p>MONGOLO</p> <p>Hora e le 1 ka beke (4 x metsotso e 15)</p> <p>Baithuti ba se ba fetohetse ho tloha ho sebediseng mongolo o sa kopanang ho ya ho o kopaneng ho ya mafelong a kotara ya bobedi</p> <p>Dithuto tsa mongolo di tobane le ho kwetlisa ditlhaku ka bonngwe tse nyane le tse kgolo le ho kopanya ditlhaku</p> <p>Baithuti ba tshwanela ho kgona ho kopolla mongolo o sa kopanang, mohl., bukeng ho ya mongolong o kopaneng</p>					
Dikgopolokutlwisiso tsa mantlha, Bokgoni le bohlokwa	<ul style="list-style-type: none"> Etsa phetoho ho mongolo o kopaneng dikgatisong tsohle tse ngotsweng ke hore; letsatsi, lebitso la hae, le mongolo wa hae. 	<ul style="list-style-type: none"> Kopitsa tema tse ngotsweng tlapangollong, dibukeng tsa ho bala, dikareteng tsa mosebetsi ka nepo, ba hlokomela ho bopa ditlhaku ka nepo le ho siya dibaka ka mongolo o kopaneng Ngola ka lebelo le ekeditsweng 	<ul style="list-style-type: none"> Kopitsa tema tse ngotsweng tlapangollong, dibukeng tsa ho bala, dikareteng tsa mosebetsi ka nepo, ba hlokomela ho bopa ditlhaku ka nepo le ho siya dibaka ka mongolo o kopaneng Ngola ka lebelo le ekeditsweng 	<ul style="list-style-type: none"> Kopitsa tema tse ngotsweng tlapangollong, dibukeng tsa ho bala, dikareteng tsa mosebetsi ka nepo, ba hlokomela ho bopa ditlhaku ka nepo le ho siya dibaka ka mongolo o kopaneng Ngola ka lebelo le ekeditsweng 	<ul style="list-style-type: none"> Kopitsa tema tse ngotsweng tlapangollong, dibukeng tsa ho bala, dikareteng tsa mosebetsi ka nepo, ba hlokomela ho bopa ditlhaku ka nepo le ho siya dibaka ka mongolo o kopaneng Ngola ka lebelo le ekeditsweng 	<ul style="list-style-type: none"> Kopitsa tema tse ngotsweng tlapangollong, dibukeng tsa ho bala, dikareteng tsa mosebetsi ka nepo, ba hlokomela ho bopa ditlhaku ka nepo le ho siya dibaka ka mongolo o kopaneng Ngola ka lebelo le ekeditsweng
Tsebo e hlokahalang pele	Kotare ya 2 dikgopolokutlwisiso tsa mantlha, tsebo le bohlokwa.					
Disebediswa (ntle le buka ya ho ithuta) ho ntlafatsa ho ithuta	Letoto la ho bala Dikarete Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho	Letoto la ho bala Dikarete Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Letoto la ho bala Dikarete Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Letoto la ho bala Dikarete Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Letoto la ho bala Dikarete Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara	Letoto la ho bala Dikarete Dibuka tsa mosebetsi tsa DBE Ditshwantsho Diphousetara

	Diphousetara				
<p>Tekanyetso ya ho ithuta</p>	<p>Ho tswa karolong ya 4 e kgutsufaditsweng ya CAPS, leqephe 6 - 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e tlameha ho hlokomelwa le ho hlahlojwa nakong ya mesebetsi ya letsatsi le letsatsi ya dipuo. • Bokgoni bo bong le bo bong ha bo a rerelwa ho ba mosebetsi wa tlhahlobo empa ho lokela ho netefatsa hore baithuti ba fuwa menyetla ya ho bontsha bokhoni ba bona ka molomo le ka mokhwa o sebetsang. • Teko e ka etsahala ha fela baithuti ba rutuwe mme ba bile le nako ya ho ikwetlisetsa thuto eo hantle ka nepo ba e utlwisisa. • Tekanyetso ya mesebetsi ya molomo e lokela ho hokahannngwa le Bokgoni ba bophelo le Mmetse ha ho kgoneha. • Tekanyetso ke tshebetso e tswelang pele e rerilweng ya ho bokella, ho rekota, ho toloka, ho sebedisa le ho tlaleha tlhaisoleseding ka tswelopele le katleho ya ngwana ho ntshetsapele tsebo, bokgoni le boitshwaro. • Ho bohlokwa hape ho hlokomela hore mesebetsi o mong le o mong wa tekanyetso ha o wa lokela ho nkuwa e le ketsahalo kapa teko e le nngwe, empa e tlameha ho ikamahanya le metheo ya tekanyetso e tswelang pele ka dinako tsohle. • Mosebetsi wa Tekolo o bopilwe ka karolo tse ngata tse sebetsanang le dintlha tse fapaneng tsa Puo kereiting ya 1-3. Ho bohlokwa ho hlokomela hore molao wa-motheo wa kgokahanyo le kopanyo ya lenaneo la puo jwaloka ha ho bontshitswe nakong ya Tsepamiso ya ho bala le ho ngola” (maqephe 11-12, FP CAPS Puo ya Lapeng Karolo ya 2) e lokela ho tsebisa moralo wa mesebetsi wa tekanyetso ha ho kgonahala. • Bakeng sa ho rala Lenaneo la Tekanyetso • Mosebetsi wa Tekanyetso o lokela ho hlophiswa ka tsela eo ho nang le botsitso ba bokgoni bo hlahlojwang. Sena se tla thusa ho se hlahlobe bokgoni le dikgopolo tse tshwanang ha o ntse o hlokomoloha tse ding; • Sebedisa kakaretso ya kereiti ya karolong ya 3 ya CAPS (dipuo tsohle) (ATP ena) e le tataiso ya ho netefatsa ditaba • Dikahare di phetwa ka kotara jwalokaha ho bontshitswe karolong ya 3 e seng ka beke; mme kgetho ya dikahare le tsebo ha di a lokela ho siya sekgeo mahareng a dikotara tse nne 			
<p>TEKANYETSO E THEHILWENG SEKOLONG: Mohlala wa mesebetsi wa Tekanyetso</p>		<p>Ho mamela le ho bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fana ka tharollo ya bothata bo itseng haholo dipalo tsa mantswe a Mmetse • Pheta pale e nang le qalo, bohare le qetelo. <p>Medumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya molomo le tse etsuwang: Sebedisa mantswe a qapodiswang le ho peletwa ka ho tshwana empa moelelo o fapane (mohl., nama- Ke rata nama, Ke nama maoto) (Nako ya tsepamiso ya ho bala: Nako ya medumo e tsepamisitsweng) • Tse ngolwang: Peleta mantswe ka nepo ba sebedisa tsebo ya medumo tekong e sa rerwang, pitsetsong le mesebetsi yohle e ngotsweng. <p>Ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya molomo: Ho bala ka tataiso ya sehlopha • Balla hodimo le ka kgutso ba bala dibuka tsa bona ka tataiso ya sehlopha le titjhere ke hore sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang e boemong ba sona • Sebedisa medumo, boemo le bokgoni ba ho hlopholla sebopeliso ha a bala mantswe a sa tlwaelehang (Nako ya tsepamiso ya ho bala) • Itekola ha a bala ho elellwa mantswe le kutlwisiso (Nako ya tsepamiso ya ho bala) • Tsebo ya kutlwisiso (Nako ya tsepamiso ya ho bala) • Dipotso tsa sebele • Ho lepa/ noha • Hlophisa botjha: • Tshwantsho: Eng, Hobaneng, Jwang • Hlahlobo <p>Ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nka karolo puisanong ho kgetha sehlooho seo o tla ngola ka sona (Ho ngola ka kopanelo) (Nako ya tsepamiso ya ho bala) • Ngola ditema tsa hae ka dibopeliso tse fapaneng: diketsahalo tsa dayari, lengolo le yang ho ba leloko, ditlhaloso • Tshebediso ya Puo, popo ya dipolelo, matshwao a puo, makgathe, makopanyi <p>Mongolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopitsa tema tse ngotsweng tlapangollong, dibukeng tsa ho bala, dikareteng tsa mesebetsi ka nepo, ba hlokomela ho bopa ditlhaku ka nepo le ho siya dibaka ka mongolo o kopaneng 			